



SLUŽBENI BILTEN

OPŠTINE UGLJEVIK

<p>Skupština opštine Ugljevik Ugljevik, Trg D. Mihajlovića bb Telefon/faks: (055) 773-773, 772-336, E-mail: opstinau@teol.net www.opstinougjljevik.net</p>	<p>Petak, 12. jun 2020.god. UGLJEVIK BROJ 3/20 GOD. LVIII</p>	<p>Izdaje: Skupština opštine Ugljevik Uređuje: Sekretar SO-e Telefon: (055) 773-756</p>
--	--	---

Na osnovu člana 39. stav (2), tačke 2. i 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 40. stav 1., a u vezisa članom 39. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju, („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), i člana 37. stav 2. tačke 2. i 8. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 10.06. 2020. godine, donosi

ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENE URBANISTIČKOG PROJEKTA GRADSKOG DIJELA GRADA UGLJEVIKA

Član 1.

Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika (Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj 4/03, 2/04, 1/06, 2/07, 1 /09, 11/10, 3/11, 6/12, 2/13 i 2/19)

Član 2.

Granica obuhvata izmjene Urbanističkog projekta obuhvata parcele označene kao k.č. broj 1/32, 1/33 i dio k.č. broj 1/1 K.O. Ugljevik.
Površina obuhvata izmjene urbanističkog projekta iznosi 300 m².

Član 3.

Period za koji se utvrđuju planski parametri je do 2030. godine.

Član 4.

Smjernice za izradu izmjene:
Plan je neophodno izraditi u svemu prema odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13, 106/15 i 84/19), podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona, te drugim propisima relevantnim za planiranje i uređenje prostora (koji se odnose na: saobraćaj, snabdijavanje energijom, snabdijavanje vodom, telekomunikacije, zaštitu od prirodnih nepogoda, zaštitu prirode, zaštitu vode, vazduha, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara i sl.).
Nosilac izrade dužan je obezbijediti usaglašenost Urbanističkog projekta sa odgovarajućim planom višeg reda.

Član 5.

Rok za izradu planskog dokumenta je 180 dana od dana potpisivanja ugovora sa nosiocem izrade izmjene Urbanističkog projekta.

Član 6.

Izmjena Urbanističkog projekta treba da sadrži sve elemente propisane članom 36. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13, 106/15 i 84/19) i Pravilnikom o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 69/13).

Član 7.

Nosilac propreme plana utvrđuje nacrt plana, kao i mjesto, vrijeme i način izlaganja nacrta na javni uvid.

Nacrt izmjene Urbanističkog projekta, biće stavljen na javni uvid u trajanju od 30 dana.

O mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrta plana na javni uvid, javnost i

vlasnici nepokretnosti na području za koje se donosi ovaj plan, biće obaviješteni

putem oglasa, koji se objavljuje u najmanje dva sredstva javnog informisanja, 8 dana

prije početka javnog uvida i 15 dana od početka izlaganja plana na javni uvid.

Nacrt izmjene Urbanističkog projekta, izlaže se na javni uvid u skladu sa

odredbama člana 47. Zakona o uređenju prostora i građenju.

Nosilac izrade obavezan je da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišljenja

koji su dostavljeni tokom javnog uvida i da o njima zauzme stav prije utvrđivanja

prijedloga plana, te da obrazložen stav u pisanoj formi dostavi nosiocu pripreme

plana i licima koja su dostavila prijedloge, primjedbe i mišljenja na nacrt.

Stav nosioca izrade plana o primjedbama, prijedlozima i mišljenjima,

razmatra se na javnoj raspravi, na koju se pozivaju predstavnici nosioca pripreme

plana, nosioca izrade plana, predstavnici organa i pravnih lica iz člana 42, stav (3)

Zakona o uređenju prostora i građenju i članovi savjeta plana.

Javna rasprava iz prethodnog stava mora se organizovati u roku od 30 dana od

dana zatvaranja javnog uvida. Javnoj raspravi mogu prisustvovati sva zainteresovana

lica.

Nosilac pripreme objavljuje poziv za javnu raspravu, u najmanje jednom dnevnom

listu dostupnom na teritoriji cijele Republike, tri dana prije i na dan održavanja

rasprave.

Ukoliko se prijedlog planskog dokumenta, na osnovu prihvaćenih primjedbi i mišljenja, pristiglih u toku javnog uvida, značajno razlikuje od nacrta dokumenta, nosilac pripreme dužan je da organizuje ponovo javni uvid.

Ponovni javni uvid sprovede se u skladu sa članom 49. Zakona o uređenju prostora i građenju.

Nakon održane javne rasprave iz člana 48. stav (4) Zakona o uređenju prostora i građenju, nosilac pripreme utvrđuje prijedlog izmjene urbanističkog projekta koji se dostavlja Skupštini opštine Ugljevik na usvajanje.

Član 8.

Finansijska sredstva potrebna za izradu izmjene obezbijeđena su od strane investitora.

Član 9.

Nosilac izrade izmjene urbanističkog projekta biće pravno lice koje ima

odgovarajuću licencu za izradu ove vrste dokumenata prostornog uređenja. Izbor

nosioca izrade vrši se u skladu sa propisima o javnim nabavkama.

Član 10.

Nosilac pripreme izmjene urbanističkog projekta, biće Odjeljenje za

prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštine Ugljevik.

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 363- 7 /20

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 10.06.2020. godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 12. stav 4. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik RS“, broj 59/13 i 16/18), člana 39. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16 i 36/19) i člana 37. stav 2. Satuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) Skupština opštine Ugljevik rješavajući po zahtjevu Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske za davanje mišljenja o podnesenoj inicijativi za pokretanje postupka dodjele koncesije na sjednici održanoj 10.06.2020

godine d o n o s i

**ODLUKU
O DAVANJU MIŠLJENJA**

Član 1.

Skupština opštine Ugljevik daje pozitivno mišljenje o podnesenoj inicijativi „CAT PUTEVI“ Ugljevik za pokretanje postupka dodjele koncesije za eksploataciju litotamnijskog krečnjaka – krede na ležištu „Tutnjevac – Lukića vinogradi“ kod Ugljevika od maja 2020. godine.

Član 2.

Sastavni dio ove odluke je Zahtjev Ministarstva energetike i rudarstva broj: 05.07/310-313-1/20 od 25.5.2020. godine i Inicijativi „CAT PUTEVI“ Ugljevik za pokretanje postupka dodjele koncesije za eksploataciju litotamnijskog krečnjaka – krede na ležištu „Tutnjevac – Lukića vinogradi“ kod Ugljevika od maja 2020. godine.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-30-4/20 PREDsjedNIK SO-e
Datum, 10.06.2020. godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15 i 84/19), člana 39. stav Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske „, broj 97/16 i 36/19), člana 43. stav 1. Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 4/14) i člana 37. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 10.06.2020. godine, d o n o s i

ODLUKU

Član 1.

ODOBRAVA SE investitoru D.O.O. „GREINER IMMO“ Ugljevik odgođeno plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na parceli označenoj kao k.č. broj 724/94 upisanoj u List nepokretnosti broj 773. K.O. Ugljevik za

legalizaciju započete dogradnje poslovnog objekta pod sledećim uslovima:

1. Naknadu za uređenje u iznosu od 17.351,02 KM na ime uređenja koje je završeno (pristupni put, vodovodna i elektro mreža) investitor je dužan uplatiti prije izdavanja građevinske dozvole.
2. Dio troškova uređenja u iznosu od 12.886,36 KM na ime uređenja koje nije trenutno završeno (kanalizacija) investitor je dužan uplatiti u roku od 8 dana od dana završetka navedenih instalacija odnosno priključka investitora na kanalizaciju..

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Ugljevik, s tim što će isto izdati građevinsku dozvolu nakon što investitor plati naknadu za uređenje zemljišta iz člana 1. tačke 1. ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-475-25 PREDsjedNIK SO-e
Datum, 10.06.2020. godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 10.06.2020. godine donijela je

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Informacija o radu mjesnih zajednica Opštine Ugljevik za 2019.godinu.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-014- 18 /20 PREDsjedNIK SO-e
Datum, 10.06.2020.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 10.06.2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Informacija o naplati rente.

2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-014-19 /20 PREDsjedNIK SO-e
Datum,10.06. 2020.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 10.06.2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Informacija o stanju maloljetničke delikvencije za 2019.godinu.

2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-014- 14 /20 PREDsjedNIK SO-e
Datum, 10.06.2020.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 10.06.2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Informacija o stanju toplovodne mreže i pripreme za grejnu sezonu 2020/2021.godinu.

2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-014- 15 /20 PREDsjedNIK SO-e
Datum, 10.06.2020.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 10.06.2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1.Skupština opštine Ugljevik konstatuje da postoji potreba da se hitno formira komisija od predstavnika lokalne uprave Ugljevik, ZP RiTE Ugljevik i Termo Nova d.o.o Ugljevik, koja će predložiti u kom pravcu bi trebalo ići u cilju rješavanja pitanja grijanja u Ugljeviku.

2.Sugeriše se Načelniku opštine da posao izrade Analize isplativosti izgradnje nove koltovnice na biomasu gradsko grijanje, povjeri nekom renomiranom projektnom birou.

2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-014- 15 /20 Veza PREDsjedNIK SO-e
Datum, 10.06.2020.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 10.06.2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1.Usvaja se Izvještaj o radu JU SRC „Rudar“ Ugljevik za 2019. g. sa programom rada za 2020. godinu.

2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-014- 1 /20 PREDsjedNIK SO-e
Datum, 10.06. 2020.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 10.06.2020. godine donijela je

Z A K L j U Č A K

1. Usvaja se Izvještaj o radu Narodne biblioteke Ugljevik za 2019. g. sa programom rada za 2020. godinu.

2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-014-17 /20 PREDsjedNIK SO-e
Datum, 10.06. 2020.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 10.06.2020. godine donijela je

Z A K L j U Č A K

1.Usvaja se Izvještaj o radu JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ za 2019. godinu sa programom rada za 2020. godinu.

2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-014- 13 /20 PREDsjedNIK SO-e
Datum, 10.06. 2020.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 10.06.2020. godine donijela je

Z A K L j U Č A K

1.Usvaja se Izvještaj o radu Načelnika u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti čiji je osnivač Opština Ugljevik u 2019. Godini.

2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-014-18 /20 PREDsjedNIK SO-e
Datum, 10.06. 2020.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), kao i člana 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17), Načelnik opštine Ugljevik donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Član 1.

U Odluci o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 1/20) iza člana 5. dodaje se novi član 5a. koji glasi:

„Ovim vidom podsticaja se omogućava poljoprivrednim proizvođačima sufinansiranje nabavke opreme veće vrijednosti namijenjene za poljoprivrednu proizvodnju.

Pod opremom veće vrijednosti u smislu ove Odluke misli se na novu opremu koja prelazi nabavnu vrijednost od 10.000,00 KM, a služi u svrhu poljoprivredne proizvodnje (traktor, kombajn, velike kombinovane poljoprivredne mašine i itd).

Visina podsticajnih sredstava za ovu namjenu iznosi 30% od cijene kupljene opreme ili mehanizacije tj. iznosa investiranih sredstava, maksimalno do 15.000,00 KM.

Oprema i mehanizacija za koju se traži podrška mora biti namjenjena isključivo u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

Uz zahtjev se, pored dokumenata navedenih u članu 2, stav 4. ove Odluke, prilaže sljedeća dokumentacija:

- dokaz o visini investiranih sredstava u skladu sa članom 3. ove Odluke,

- ovjerena izjava korisnika podsticaja da poljoprivrednu opremu ili mehanizaciju neće otuđiti u periodu od pet godina.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30. novembar tekuće godine.

Član 2.

U članu 9. stav 3. alineje 3. i 4. mijenjaju se i glase:

„- ovjerena kopija građevinske dozvole, ili lokacijskih uslova sa stručnim mišljenjem ukoliko za navedeni objekat nije obavezno izdavanje građevinske dozvole (ukoliko se radi o izgradnji objekta) ili potvrda o započetom postupku legalizacije izdata od strane nadležnog organa, uz dokaz da je objekat započet ili izgrađen u 2020. godini.

-visina investicije se za objekte za koje se izdaje građevinska dozvola utvrđuje na osnovu predračunske vrijednosti iz glavnog projekta, a za objekte za koje se ne izdaje građevinska dozvola, kao i za objekte koji su u postupku legalizacije na osnovu ugovora o izvođenju radova sa okončanom situacijom ili dostavljenih fiskalnih računa sa fakturom o nabavci građevinskog materijala za predmetni objekat sa datumom izdavanja računa u 2020. godini u skladu sa članom 3. ove Odluke.“

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj:02-12-17/20 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 12.06.2020.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske " broj 97/16) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj: 7/17), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine JU Srednjoškolskom centru „Mihailo Petrović Alas" Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u ukupnom iznosu od 900,00 KM za nagrade učeniku generacije i učenicima koji su imali prosjek ocjena 5,00 na kraju školske 2019/2020. godine.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj:02/3-611-2/20

NAČELNIK OPŠTINE

Datum, 11.06.2020.god.

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske " broj 97/16) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj: 7/17), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine JU OŠ „Aleksa Šantić" Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u ukupnom iznosu od 750,00 KM za nagrade učenicima i nastavnicima za uspjehe na regionalnim i republičkim takmičenjima i učeniku generacije u školskoj 2019/2020. godini.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj:02-40-764/20

NAČELNIK OPŠTINE

Datum, 27.05.2020.god.

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske " broj 97/16) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj: 7/17), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine JU OŠ „Vuk Karadžić“ Zabrđe

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u ukupnom iznosu od 300,00 KM za nagradu učeniku generacije u školskoj 2019/2020. godini.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02/3-40-791/20 NAČELNIK OPŠTINE
Datum, 29.05.2020.god. Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/17), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine JU OŠ „Filip Višnjić“ Donja Trnova

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u ukupnom iznosu od 300,00 KM za nagradu učeniku generacije u školskoj 2019/2020. godini.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02/3-40-790/20 NAČELNIK OPŠTINE
Datum, 29.05.2020.god. Vasilije Perić, dipl.ek.

NAČELNIK OPŠTINE

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove
Trg Draže Mihajlovića br. 1
76330 Ugljevik
Broj: 02/4-372-11/20

O G L A S

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Opštine Ugljevik, Trg Draže Mihailovića broj 1. na osnovu rješenja broj 02/4-372-11/20 od 22.05.2020. godine izvršio je u registru zjednica etažnih vlasnika stambenih zgrada u registarskom listu broj 1/20 upis osnivanja Zajednica etažnih vlasnika „Njegoševa 3“ Ugljevik. Naziv i sjedište zajednice Njegoševa broj 3 sa sljedećim podacima :

Broj osnivača 6. Djelatnosti zajednice: upravljanje zgradom za račun etažnih vlasnika, upravljanje zgradom kao zajedničkim objektom svih članova zajednice, odlučivanje o prikupljanju novčanih sredstava za održavanje zajedničkih dijelova, odlučivanje o nadogradnji zgrade i držanju životinja van privatnog stana i obavljanje drugih poslova koji su neophodni radi korištenja i održavanja. Zajednica je ovlaštena da u pravnom prometu sa trećim licima zaključuje ugovore i obavlja druge poslove u okviru svoje djelatnosti samostalno i bez ograničenja. Za obaveze preuzete u pravnom prometu zajednica odgovara cijelom svojom imovinom. Za obaveze zajednice koje se odnose na poslove održavanja zajedničkih dijelova zgarde odgovaraju supsidijarno osnivači i članovi zajednice do visine svog udjela u plaćanju i troškova investicionog i tekućeg održavanja. Marković Slađana predsjednik Skupštine zajednice zastupa zajednicu samostalno i bez ograničenja.

Službeno lice organa

S A D R Ž A J

AKTI SO-e

Odluka o pristupanju izradi izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika	1
Odluka o davanju mišljenja „Cat putevi“ Ugljevik	3
Odluka doo „Greiner Immo“ Ugljevik	3
Zaključci sa sjednice SO-e	3

AKTI NAČELNIK OPŠTINE

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede	5
Rješenja o isplati sredstava	6
Oglas	7